

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje



Босна и Херцеговина

Управа за индиректно опорезивање

**REGIONALNI CENTAR \_\_\_\_\_**  
**ODSJER ZA PRUŽANJE USLUGA**  
**GRUPA ZA PRINUDNU NAPLATU**

Broj: \_\_\_\_\_/08

Datum: \_\_\_\_\_ 2008. godine

( naziv Suda-zemljišno-knjižnom registru)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_ šef Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru \_\_\_\_\_ izdao je nalog za prinudnu naplatu i zahtjev za uplatu u prinudnoj naplati dole navedenom dužniku, a na osnovu člana 11. Zakona o prinudnoj naplati indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 42. Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", 21/06). Primjerak navedenih dokumenata se nalazi u prilogu.

Rok odobren dužniku u skladu sa članom 33. stav (3) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) je istekao, a da uplata nije izvršena, stoga u skladu sa članom 45. Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza izdat je nalog za pljenidbu dana \_\_\_\_\_ u cilju pljenidbe ukupne imovine i prava kojima dužnik raspolaže u iznosu dovoljnom da izmiri glavni dug, naknadni teret prinude, troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Dana \_\_\_\_\_, a na osnovu pismene izjave o pljenidbi, koja se nalazi u prilogu, sljedeća imovina je zaplijenjena: (lokacija i opis nepokretne imovine)

Pismena izjava o pljenidbi je uručena dana \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, licu koje je u svojstvu \_\_\_\_\_, u skladu sa članom 60. stav (2) Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza.

U skladu sa informacijama kojima raspolaže UIO dužnik \_\_\_\_\_ nad zaplijenjenom imovinom ima pravo (vlasništva, zajedničkog vlasništva, udjela u vlasništvu, itd) i posjednici zaplijenjene imovine su \_\_\_\_\_ (ili unijeti ne ako ne postoje).

Ukupan iznos tereta na imovini koji bi se trebao unijeti u taj registar, a u korist UIO, iznosi \_\_\_\_\_ uz predviđeni dodatni obračun kamata i troškova.

U skladu sa gore navedenim i na osnovu člana 61. i 62. Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, šef Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru \_\_\_\_\_ ovim nalaže pljenidbu opisane nepokretne imovine od dana prijema ovog naloga i

### **ZAHTIJEVA:**

1. Registraciju predbilježbe u taj Zemljišno-knjižni registar.
2. Izdavanje i dostavljanje uvjerenja sa svim podacima o teretima na imovini, ako postoje, ovoj Grupi za prinudnu naplatu, na dan kada je ovaj nalog primljen sa svim podacima o korisnicima.
3. Izdavanje i dostavljanje uvjerenja ovom Odsjeku za poslovne usluge UIO kojim se potvrđuje identitet i adresa vlasnika nepokretne imovine na dan kada je ovaj nalog primljen.

Ovaj Nalog je sačinjen u tri istovjetna primjerka, od kojih zemljišno - knjižni registar treći primjerak odmah po prijemu vraća uručiocu ovog naloga čime potvrđuje prijem, drugi primjerak vraća se UIO po upisu pljenidbe, a prvi primjerak ostaje u arhivi zemljišno - knjižnog registra.

Na osnovu člana 65. Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza pljenidba se evidentira u zemljišne knjige u roku od dvije sedmice po prijemu ovog naloga.

Na osnovu člana 63. Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, u slučaju da se pljenidba ne može evidentirati zato što se nepokretna imovina ne nalazi u zemljišno-knjižnom registru ili je istu nemoguće evidentirati iz bilo kojih drugih razloga UIO treba odmah biti informirana o navedenom.

Prilog:

- Nalog za prinudnu naplatu broj: \_\_\_\_\_
- Pismena izjava o pljenidbi nepokretne imovine broj: \_\_\_\_\_

**Šef Grupe za prinudnu naplatu**

\_\_\_\_\_